


# Mmofra Bible

ɛda (nhoma yi) adi



## Soro Ahenni, Onyankopɔn fie ayɛ fɛ



(Nnipa no din) na ɔkyerɛw nhoma yi: Edward Hughes

... na eyɛɛ mfonɛ yi: Lazarus

... na kyerɛɛ aseɛ kɔɔ ... : Christian Lingua

... na ɛdandan nsem yi: Sarah S.

Bible mu asem a ɛto so aduonsia wɔ nhoma yi mu

[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

*Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada*


Tumi krataa: Wowɔ hokwan sɛ woyɛ nhoma yi photocopy  
anaase wotintim nhoma yi, bere tenten a wontɔn.

Asante Twi

Twi


Bere a na Yesu wɔ asase so no, ɔka soro Ahenni ho  
asɛm ɛkyerɛɛ n'asuafɔ no. Na ɔfrɛ ɔsoro “m'Agya fie”  
a tenaberɛ pii wɔ hɔ (ofie kɛsɛ).

Ofie kɛsɛ yɛ ofie a ɛso na eyɛ  
fɛ. Nanso, soro ahenni  
no ɛso na eyɛ fɛ  
kyɛn ofie biara  
wɔasaase yi so.




1

Na Yesu sɛ wɔn sɛ, “Merekɔ makɔsiesie baabi mama mo.  
Na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mema mo a, mɛba bio,  
na mabɛfa mo makɔ me ara me nkyɛn.” Ne wusɔrɛ akyi  
no, Yesu kɔɔ soro. Bere a na n'asuafɔ no binom rehwe  
Yesu no, wɔmaa no so, na mununkum gyee no firii wɔn  
anim.



2


Efri saa bere no, Kristofo akae Yesu bɔhyɛ no, na wɔhwɛ ne kwan. Yesu kaa sɛ ɔbesan aba mpofirimu, bere a a yɛnhwɛ kwan. Na Kristofo a wɔbewu ansa na Yesu mmaɛɛ a etɔ so Mmienu no nso ɛ? Bible no kyere sɛ wɔkɔ Yesu nkyɛn tee. Na ɛyɛ yɛn fɛ mmom sɛ yɛɛfiri nipadua mu fie ha akɔtena efie wɔ Awurade nkyɛn.



yɛ ne Awurade  
na ɛwɔ hɔ


3

Bible nhoma a etwa to, Adiyisɛm no kyere sɛnea Ahenni mu hɔ bɛyɛ anigyɛɛ. Deɛ ɛma no yɛ anigyɛɛ no ne sɛ, ɔsoro yɛ Onyankopɔn fie. Onyankopɔn wɔ wɔ baabiara, nanso nahengua no wɔ soro.




4

Abɔfo ne nnipa a wɔwɔ soro ɛkoto sɔre Onyankopɔn. So Onyankopɔn mma nyinaa a wɔawuwu no wɔ soro ahenni no mu anaa? Wɔbom de nne to nnwom eyi Onyankopɔn ayɛ.




5

Yei ne nsem a ɛwɔ nnwom foforo a wɔto: WOFATA Sɛ WOGYE AYɛYIE, ɛFIRI Sɛ WɔAKU WO, NA WODE WO MOGYA ATɔ YɛN AMA ONYANKOPɔN, AFIRI MMUSUA NE ɔKASA NE NKURɔFOɔ NE AMAN NYINAA MU ABA ONYANKOPɔN NKYɛN. (Adiyisɛm 5:9)




6

Nkratafa a etwa to wɔ Bible no mu no ɛdi soro ahenni ho no stoto “Yerusalem foforo no”. Kuro no so paa, na wɔato afasuo atenten atwa ho ahyia. Wɔdi ahwehwɛbo na ato afasuo no. Wɔdi agude a ɛsom bo ne abɔɔden boɔ a ɛhyeren na ato ɔfasuo no fapem. Apono no mu biara wɔde ahwene pa baako na ɛyɛɛɛ.




7

Na apono no yɛ nhwene pa a yɛnto mu. Momma yɛnkɔ nkɔ hwɛ sɛnea ɛhɔ tee... WOW! ɔsoro ahenni mu yɛ fɛ paa. na kuro no yɛ sika kronkron te sɛ ahwehwɛ kronkron. Na kuro no abɔntene yɛ sika kronkron.




8

Na nkwa nsuo asubɔnten a ani tee se ahwehwe efiri Nyankopɔn ne Adwammaa no ahennwa no mu. Na asubɔntene no afanu nyinaa no na nkwa dua sisi hɔ, dee na esi Eden turo. edua yi ye soronko. Na eso aba ahodoɔ dummienu, na esoso n'aba bosome biara. Na dua no ahahan na wɔde sa amanaman no yadeɛ.



9

Na enhia se owia anaa ɔsrane beɔpae wɔ kuro no mu. efiri se Nyankopɔn animuonyam hyeren wɔ mu. Na anadwo biara nni hɔ.



10

Mpɔ, mmoa a ɔwɔ soro ahenni hɔ egu ahorow pii. Wɔye mmoa a wɔadwudwo na wɔpe agorɔ. Mpatakɔ ne nguan ewe nwura ebom. Na gyata bewe esre te se nantwinini. Wɔrempira, na wɔrensɛ adeɛ bio, wɔ me beɔ kronkron no nyinaa so, AWURADE na ɔsɛɛ.




11

Se ye hwe a, nneɛma bi a ewɔ soro nni asaase yi so. Ateɛ didie nni hɔ. Ako ne pɛsɛmenkominya nni hɔ. Apon a wɔatoto mu nni hɔ, esiane se awifo nni ɔsoro Ahenni hɔ.

Atrofo, awudifo, abayifo, anaa atrimdimfo nni hɔ.

Bɔne biara nni ɔsoro Ahenni hɔ.



12

Nyankopɔn nti, esu nni ɔsoro Ahenni hɔ. Et eyaw Da a, Nyame mma esu esiane eyaw a eyɔ wiase yi mu. Nyankopɔn beyi esu afi soro ahenni.




13

Owuo nni ɔsoro Ahenni hɔ. Nyankopɔn mma ne Aurade no betena ase daa. Awerɛhow nni hɔ bio, esu nni hɔ bio, eyaw nni hɔ bio. ɔyare nni hɔ bio, apontow nni hɔ bio, Wɔrenye ayi na wɔrensi pe bio. Obiara a ɔwɔ soro Ahenni hɔ no ene Nyankopɔn ani begye.




14

Nea ehia sen ne nyinaa no, ɔsoro Ahenni  
yɛ mmerantewaa ne mmaayewaa  
(ne mpanyimfo) a wɔde wɔn werɛ  
ahyɛ Awurade Yesu Kristo mu  
no sɛ wɔn Gyefo, na w'ayɛ  
osetie ama No sɛ  
wɔn Wura.




15

Nwoma bi a ɛwɔ ɔsoro Ahenni a  
yɛfrɛ no Oguamaa no nkwa nwoma.  
Nnipa din ahyɛ saa nwoma yi mu  
ma. So wunim wɔn a wɔakyerɛw  
wɔn din wɔ saa nkwa nwoma yi  
mu? Wɔn a wɔde wɔn werɛ hyɛ  
Awurade Yesu Kristo  
mu no. So wo  
din wɔ hɔ bi?



16

Nsɛm a edi akɔyiri wɔ Bible no mu ɛfa ɔsoro  
Ahenni no yɛ ɔfrɛ a ɛyɛ nwonwa. “Honhom no ne  
ayeforo no kɔ so ara ka sɛ: ‘Bra!’ Ma nea ɔwɔ aso  
no nka sɛ ‘Bra!’ Ma nea sukɔm de no ɔmmra.  
Nea ɔpɛ no mmegye nkwa nsu no kwa.”



17

Soro Ahenni, Onyankopɔn fie ayɛ fe  
Abakɔsɛm a ɛfri Nayame asɛm mu, a ɛyɛ Bible no

a ɛwɔ

Yohanne 14; 2 Korintofo 5;  
Adiyisɛm 4, 21, 22

“Wo nsɛm mu bue ma hann.”  
Nnwom 119:130



Nyankopɔn nim sɛ y'ayɛ bɔni bebre. Bɔne akatua ne owuo.

ɛnam ɔdɔ kɛsɛɛ a Onyakopɔn wɔ ma ne mma nti, ɔsoma  
ne dɔ ba a ɔwɔo koro no, Yesu, sɛ ɔmmewu wɔ asɛndua no  
so ɛma yɛn bɔne. Yesu, soreɛ firi awufɔɔ mu, ɛna ɔkɔɔ  
soro. Afei, Nyankopɔn betumi de yɛn bɔne afiri yɛn koraa.

Sɛ wopɛ sɛ wotwe woho firi wo bɔne ho a, ka nsɛm yi kyere  
Onyakopɔn: Me Nyankopɔn, megye di sɛ Awurade Yesu  
ɛbɛ wu maa me, na ɔdaso tease. Mesɛ wo sɛ bra m'abrabo  
mu na fa me bɔne kye me, na me nya nkwa foforo, na  
daakye bi me ne wo atena ase daa. Boa me na me ntena  
ase mma wo sɛ wo ba. Amen. Yohane 3:16

Kekan Bible no na ɛne Onyankopɔn nkasa da biara!  
Yohane 3:16